

1. Vrsta usluge	OSNOVNI RAČUN U KONVERTIBILNIM MARKAMA Osnovni račun u KM je račun za obavljanje platnog prometa s osnovnim uslugama, namijenjen svim fizičkim licima koji imaju zakonit boravak u RS, a nemaju otvoren račun za obavljanje usluga platnog prometa u KM. Ukoliko fizičko lice ima otvoren jedan ili više računa u bankama, ne može imati osnovni račun. Osnovni račun u KM se otvara u svrhu redovnih priliva sredstava po osnovu plata, penzija, kao i ostalih naknada po osnovu stalnog radnog odnosa, te dodatnih uplata koje mogu biti doznake u zemlji i uplata gotovine na račun. Osnovni račun se otvara na ime.																										
2. Poslovno ime i adresa davaoca usluge	ASA Banka d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva 25, 71000 Sarajevo																										
3. Iznos usluge, oznaka valute i uslovi korištenja	Osnovni račun se otvara i vodi u konvertibilnim markama. Banka može otvoriti račun na osnovu pisanog zahtjeva zainteresovanog fizičkog lica i identifikacionog dokumenta. Ne postoje ograničenja u pogledu maksimalnog ili minimalnog iznosa sredstava na osnovnom računu. Dozvoljeno prekoračenje nije moguće odobriti po Osnovnom računu.																										
4. Trajanje ugovora	Ugovor o poslovanju po osnovnom računu u KM se zaključuje na neodređeno vrijeme. Ugovorom su definisani uslovi pod kojima račun postaje neaktivan, uslovi ponovnog aktiviranja neaktivnog računa, kao i uslovi pod kojim Banka vrši gašenje neaktivnog računa.																										
5. Visina i promjenljivost nominalne kamatne stope	Visina nominalne kamatne stope je 0,00% na godišnjem nivou. Kamatne stope su fiksne. Obračun kamate se vrši primjenom konformne metode. Na neaktivan račun Banka obračunava kamatu jednako kamati koju obračunava na aktivan račun (0,00% p.a. fiksno).																										
6. Efektivna kamatna stopa i ukupan iznos koji korisnik mora da plati, odnosno koji treba da mu se isplati	Ne primjenjuje se za ovaj proizvod.																										
7. Iznos i broj rata kredita i periodi u kojima dospijevaju (mjesečno, tromjesečno i dr.)	Ne primjenjuje se za ovaj proizvod.																										
8. Troškovi održavanja jednog ili više računa na kojima će se evidentirati transakcije uplata i povlačenja sredstava, izuzev ako to otvaranje računa nije samo ponuđena opcija, zajedno sa troškovima korištenja određenog sredstva otplate, kako za transakcije plaćanja tako i za povlačenja sredstava, te sve druge naknade i troškove koji proizilaze iz ugovora uz određenje da li su fiksni ili promjenljivi i uslovi pod kojima se mogu mijenjati	Otvaranje, vođenje i zatvaranje računa: <table> <tr> <td>Tekući račun (otvaranje i vođenje računa)</td><td>2,00 KM mjesečno</td></tr> <tr> <td>Vođenje neaktivnog računa mjesečno:</td><td>2,00 KM mjesečno</td></tr> <tr> <td>Vođenje osnovnog računa u slučaju smrti klijenta (od trenutka dostave smrtnog lista)</td><td>Bez naknade</td></tr> <tr> <td>Zatvaranje računa</td><td>Bez naknade</td></tr> </table> Transakcije uplata i povlačenja sredstava: <table> <tr> <td>Prilivi sredstava domaćim platnim prometom:</td><td>0,00 KM</td></tr> <tr> <td>Uplate i isplate gotovine na/sa račun-a u KM na šalteru Banke</td><td>0,00 KM</td></tr> </table> Specijalna tarifa za bezgotovinske transakcije unutrašnjeg platnog prometa <table> <tr> <td>Uplata na račune fizičkih lica u okviru Banke</td><td>Bez naknade</td></tr> <tr> <td>Uplata na račune pravnih lica u okviru Banke</td><td>Bez naknade</td></tr> <tr> <td>Transakcije na račun pravnog ili fizičkog lica u drugoj banci</td><td>1,00 KM</td></tr> </table> Transakcije debitnom karticom vezanom za osnovni račun: <table> <tr> <td>Podizanja gotovine na bankomatima Banke</td><td>Bez naknade</td></tr> <tr> <td>Podizanje gotovine na bankomatima članicama BH mreže u zemlji</td><td>2,00 KM po transakciji</td></tr> <tr> <td>Podizanja gotovine na bankomatima drugih banaka u zemlji i inostranstvu:</td><td>1,50% + 12,00 KM u zemlji 1,50% + 15,00 KM u inostranstvu</td></tr> <tr> <td>Provizija za konverziju na transakcije kupovine i podizanja gotovine u inostranstvu</td><td>1,00% od iznosa transakcije</td></tr> </table>	Tekući račun (otvaranje i vođenje računa)	2,00 KM mjesečno	Vođenje neaktivnog računa mjesečno:	2,00 KM mjesečno	Vođenje osnovnog računa u slučaju smrti klijenta (od trenutka dostave smrtnog lista)	Bez naknade	Zatvaranje računa	Bez naknade	Prilivi sredstava domaćim platnim prometom:	0,00 KM	Uplate i isplate gotovine na/sa račun-a u KM na šalteru Banke	0,00 KM	Uplata na račune fizičkih lica u okviru Banke	Bez naknade	Uplata na račune pravnih lica u okviru Banke	Bez naknade	Transakcije na račun pravnog ili fizičkog lica u drugoj banci	1,00 KM	Podizanja gotovine na bankomatima Banke	Bez naknade	Podizanje gotovine na bankomatima članicama BH mreže u zemlji	2,00 KM po transakciji	Podizanja gotovine na bankomatima drugih banaka u zemlji i inostranstvu:	1,50% + 12,00 KM u zemlji 1,50% + 15,00 KM u inostranstvu	Provizija za konverziju na transakcije kupovine i podizanja gotovine u inostranstvu	1,00% od iznosa transakcije
Tekući račun (otvaranje i vođenje računa)	2,00 KM mjesečno																										
Vođenje neaktivnog računa mjesečno:	2,00 KM mjesečno																										
Vođenje osnovnog računa u slučaju smrti klijenta (od trenutka dostave smrtnog lista)	Bez naknade																										
Zatvaranje računa	Bez naknade																										
Prilivi sredstava domaćim platnim prometom:	0,00 KM																										
Uplate i isplate gotovine na/sa račun-a u KM na šalteru Banke	0,00 KM																										
Uplata na račune fizičkih lica u okviru Banke	Bez naknade																										
Uplata na račune pravnih lica u okviru Banke	Bez naknade																										
Transakcije na račun pravnog ili fizičkog lica u drugoj banci	1,00 KM																										
Podizanja gotovine na bankomatima Banke	Bez naknade																										
Podizanje gotovine na bankomatima članicama BH mreže u zemlji	2,00 KM po transakciji																										
Podizanja gotovine na bankomatima drugih banaka u zemlji i inostranstvu:	1,50% + 12,00 KM u zemlji 1,50% + 15,00 KM u inostranstvu																										
Provizija za konverziju na transakcije kupovine i podizanja gotovine u inostranstvu	1,00% od iznosa transakcije																										

Troškovi trajnog naloga:

Otvaranje trajnog naloga	5,00 KM fiksno, jednokratno
Plaćanje unutar Banke	1,00 KM po nalogu
Plaćanje trajnim nalogom na teret tekućih računa klijenata u korist drugih računa izvan Banke	Putem Giro Clearinga: KM 1,50- za transakcije iznosa od 0 do 10.000,00KM Putem RTGS-a: KM 6,00- za transakcije u svim iznosim

Proizvodi u sklopu osnovnog računa i naknade:

Mastercard debitna kartica/ Visa debitna kartica (izdavanje i godišnja članarina)	Bez naknade
Slanje izvoda po tekućem računu putem e-maila	Bez naknade
Mobilno bankarstvo (mbanking) – otvaranje i mjesečna naknada za korištenje usluge	Bez naknade

Naknade su promjenljive. Specifikacija bankovnih uslužnih poslova i odgovarajuće cijene usluga za te poslove izražava se kao naknada/provizija i sadržana je u važećim Tarifama naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa fizičkim licima u Republici Srpskoj. Vrste i visine naknada/provizija između ostalog određuju se prema utrošku materijala, trošku vanjskih usluga i kadrovskih resursa Banke neophodnih za izvršenje ugovora zaključenih sa Vlasnikom računa. Tarife naknada/provizija s obzirom na prethodno navedeno, su promjenjiva kategorija i mijenjaju se u skladu sa poslovnom politikom Banke, uslovljene ekonomskom opravdanošću poslovanja.

9. Informacija o obavezi korištenja notarskih usluga prilikom zaključenja ugovora

Nema obaveze korištenja notarskih usluga.

10. Informacija o obavezi zaključenja ugovora o sporednim uslugama povezanim sa osnovnim ugovorom, naročito kad je zaključenje takvog ugovora obavezno radi dobijanja usluge prema uslovima iz oglasa

Osnovni račun sadrži set proizvoda koji su navedeni u tački 8. po jedinstvenoj cijeni. Navedeni set usluga se ne može proširivati.

11. Kamatna stopa koja se primjenjuje u slučaju kašnjenja u izmirenju obaveza i pravila za njeno prilagođavanje, te druge naknade koje se plaćaju u slučaju neispunjenja obaveza

U slučaju nedozvoljenog prekoračenja Banka zaračunava i naplaćuje kamatu po dospelju za nedozvoljeno prekoračenje, a Vlasnik računa je obavezan da na neizmirena dospjela potraživanja po osnovu nedozvoljenog prekoračenja plati Banci zakonsku zateznu kamatu obračunatu po stopi od 10% godišnje, konformnom metodom. U slučaju promjene zakonskih propisa koji tretiraju promjenu zakonske zatezne kamate, Banka će postupiti prema istim i izvršiti korekciju.

12. Po potrebi, instrumenti obezbjeđenja ispunjenja obaveza

Za uslugu otvaranja i održavanja ovog računa, Banka ne uzima instrumente obezbjeđenja.

13. Iznos naknade za prijevremeni povrat

Ne primjenjuje se na ovu vrstu usluge odnosno iste nema.

14. Pravo korisnika da na zahtjev dobije besplatnu kopiju nacrtu ugovora, izuzev ako banka u vrijeme podnošenja zahtjeva korisnika ocijeni da ne postoje uslovi za zasnivanje odnosa sa korisnikom u konkretnom pravnom poslu

Korisnik na zahtjev ima pravo da dobije besplatnu kopiju nacrtu ugovora, izuzev ako Banka u vrijeme podnošenja zahtjeva ocijeni da ne postoje uslovi za zasnivanje odnosa sa Korisnikom.

15. Period u kojem banku obavezuju podaci dati u pregovaračkoj fazi

Ukoliko se račun otvara na osnovu datog informacionog lista Banke, a prije potpisivanja Ugovora, ista obavezuje Banku u periodu od 8 (osam) dana od dana uručivanja informacionog lista Korisniku.

16. Uslovi polaganja novčanog depozita kod banke, ako je to uslov za odobravanje kredita, kao i mogućnost i uslovi zatvaranja kredita novčanim depozitom

Ne primjenjuje se na ovu vrstu usluge.

17. Pravo Korisnika kredita na odustanak od ugovora

Ne primjenjuje se na ovu vrstu usluge.

18. Raskid ugovora

Ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme. Svaka ugovorna strana može otkazati Ugovor uz otkazni rok od 14 (četrnaest) dana. Vlasnik računa otkazuje Ugovor pisanim putem, uz obavezno podmirenje svih obaveza prema Banci, a koje se odnose na račun. Banka može jednostrano zatvoriti račun nakon godinu dana neaktivnosti, a sve u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima.

19. Prijevremena otplata kredita

Ne primjenjuje se na ovu vrstu usluge.